

**Finansijski izvještaji u
skraćenom obliku za
godinu koja se završava
31. decembra 2024. godine
i Izvještaj nezavisnog
revizora**

MF banka a.d. Banja Luka

Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima u skraćenom obliku

Grant Thornton d.o.o. Banja Luka
Vase Pelagića 2/IV
78 000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

T +387 51 211 509; +387 51 211 294
F +387 51 211 501
E office@ba.gt.com
www.grantthornton.ba

Nadzornom odboru i akcionarima MF banke a.d. Banja Luka

Mišljenje

Izveštaji u skraćenom obliku, koji se sastoje iz Izveštaja o finansijskom položaju na dan 31. decembra 2024. godine i Izveštaja o ukupnom rezultatu, Izveštaja o promjenama na kapitalu i Izveštaja o tokovima gotovine za godinu koja je tada završena, izvedeni su iz revidiranih finansijskih izvještaja MF banke a.d. Banja Luka za godinu završenu 31. decembra 2024. godine.

Prema našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji u skraćenom obliku, dosljedni su u svim značajnim odrednicama, revidiranim finansijskim izvještajima, u skladu s Odlukom o obavljanju spoljne revizije u bankama („Službeni glasnik RS“, broj 116/17, 117/18 i 109/24), a na osnovu zahtjeva člana 178. Zakona o bankama Republike Srpske.

Finansijski izvještaji u skraćenom obliku

Izveštaji u skraćenom obliku ne sadrže sve objave koje su zahtijevane zakonskom računovodstvenom regulativom primjenjivom na banke u Republici Srpskoj. Shodno tome, čitanje skraćenih finansijskih izvještaja i pripadajućeg izvještaja nezavisnog revizora ne treba smatrati zamjenom za čitanje revidiranih finansijskih izvještaja i izvještaja nezavisnog revizora.

Revidirani finansijski izvještaji i naše mišljenje o njima

Izrazili smo nemodifikovano revizorsko mišljenje (pozitivno mišljenje) o revidiranim finansijskim izvještajima u našem izvještaju datiranom 31. marta 2025. godine. Revidirani finansijski izvještaji u skraćenom obliku ne odražavaju uticaje događaja nakon datuma našeg izvještaja o revidiranim finansijskim izvještajima. Taj izvještaj takodje uključuje i komunikaciju o ključnim revizorskim pitanjima koja se odnose na Umanjenje vrijednosti kredita plasiranih komitentima - očekivani kreditni gubici.


Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje

U skladu sa članom 178. Zakona o bankama Republike Srpske, Uprava je odgovorna za sastavljanje skraćenih finansijskih izvještaja, čiji je sadržaj propisan članom 14. Odluke o obavljanju spoljne revizije u bankama.


Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naša je odgovornost izraziti mišljenje o tome jesu li finansijski izvještaji u skraćenom obliku usklađeni, u svim značajnim odrednicama, sa revidiranim finansijskim izvještajima na temelju naših procedura, a koje su obavljene u skladu sa Međunarodnim revizorskim standardom 810 (revidiranim), „Angažmani radi izvještavanja o sažetim finansijskim izvještajima.“

Grant Thornton d.o.o. Banja Luka
Banja Luka, 2. april 2025. godine



Isidora Džombić,
Managing Partner – Direktor
Grant Thornton d.o.o. Banja Luka



Aleksandar Džombić
Ovlašćeni revizor
Grant Thornton d.o.o. Banja Luka

MF Banka a.d. Banja Luka

IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU

**Za godinu koja se završava 31. decembra 2024. godine
(U hiljadama BAM)**

	<u>2024.</u>	<u>2023.</u>
Prihodi po osnovu kamata izračunati na osnovu efektivne kamatne stope	55.659	51.242
Rashodi po osnovu kamata izračunati na osnovu efektivne kamatne stope	(15.344)	(11.521)
Neto prihod po osnovu kamata	40.315	39.721
Prihodi po osnovu naknada i provizija	15.082	13.398
Rashodi po osnovu naknada i provizija	(3.363)	(2.917)
Neto prihod po osnovu naknada i provizija	11.719	10.481
Ostali prihodi poslovanja	5.759	3.424
Ostali rashodi poslovanja	(37.532)	(33.693)
Kursne razlike, neto	18	(35)
Umanjenje vrijednosti i rezervisanja (neto rezervisanja)	(5.959)	(8.913)
Dobitak iz poslovanja prije oporezivanja	14.320	10.985
Porez na dobit	(1.859)	(1.796)
Neto dobitak tekuće godine	12.461	9.189
Ostali ukupni rezultat	(1.336)	246
Promjene fer vrijednosti dužničkih instrumenata koji se vrednuju po fer vrijednosti kroz OSD	(1.336)	246
Ukupan rezultat za obračunski period	11.125	9.435
Zarada po akciji:		
- Obična zarada po akciji (u BAM)	24,37	17,97

Priloženi finansijski izvještaji su usvojeni od strane Uprave Banke dana 31. marta 2025. godine.

Potpisano u ime MF banke a.d. Banja Luka:


Aleksandar Kremenović
Predsjednik Uprave




Nataša Nikolić
Rukovodilac Sektora za
računovodstvo i finansijsko
izvještavanje

MF Banka a.d. Banja Luka

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU
Na dan 31. decembra 2024. godine
(U hiljadama BAM)

	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
AKTIVA		
Novčana sredstva i sredstva kod banaka	102.335	104.361
Sredstva kod Centralne banke - obavezna rezerva	67.409	65.319
Hartije od vrijednosti	48.589	48.518
Kredit plasirani komitentima	590.081	548.185
Nekretnine i oprema	4.837	4.954
Nematerijalna ulaganja	1.020	373
Investiciona ulaganja	4.321	4.384
Poslovni prostori uzeti u najam	5.830	6.522
Ostala aktiva	3.170	2.605
Ukupna aktiva	827.592	785.221
PASIVA		
Obaveze		
Depoziti banaka	9.593	8.746
Depoziti komitenata	644.297	573.669
Obaveze po uzetim kreditima	36.005	79.144
Subordinisani dug	13.838	13.829
Ostala pasiva	13.188	10.356
Rezervisanja za ugovorene i potencijalne obaveze	706	637
Ukupne obaveze	717.627	686.381
Kapital		
Akcijski kapital	51.141	51.141
Emisiona premija	1.307	1.307
Rezerve kapitala	2.376	3.252
Akumulirana dobit/(gubitak)	42.680	33.951
Dobitak tekućeg perioda	12.461	9.189
Ukupan kapital	109.965	98.840
Ukupna pasiva	827.592	785.221
Potencijalne i ugovorene obaveze	184.070	154.082

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
Za godinu koja se završava 31. decembra 2024.
(U hiljadama BAM)

	Aksijski kapital	Emisiona premija	Rezerve kapitala	Akumulirani dobitak/ (gubitak)	Ukupno
Stanje 1. januar 2023. godine	51.141	1.307	2.441	34.516	89.405
Izdvajanje rezervi na teret akumulirane dobiti	-	-	565	(565)	-
Ukupno transakcije sa vlasnicima	-	-	565	(565)	-
Neto dobitak tekućeg perioda	-	-	-	9.189	9.189
Revalorizacije rezerve i očekivani kreditni gubici po osnovu HOV	-	-	246	-	246
Ukupan rezultat za obračunski period	-	-	246	9.189	9.435
Stanje 31. decembar 2023. godine	51.141	1.307	3.252	43.140	98.840
Izdvajanje rezervi na teret akumulirane dobiti	-	-	459	(459)	-
Ukupno transakcije sa vlasnicima	-	-	459	(459)	-
Neto dobitak tekućeg perioda	-	-	-	12.461	12.461
Revalorizacije rezerve i očekivani kreditni gubici po osnovu HOV	-	-	(1.336)	-	(1.336)
Ukupan rezultat za obračunski period	-	-	(1.336)	12.461	11.125
Stanje 31. decembar 2024. godine	51.141	1.307	2.376	55.141	109.965

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
Za godinu koja se završava 31. decembra 2024. godine
(U hiljadama BAM)

	Godina koja se završava	
	31. decembra 2024.	31. decembra 2023.
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti:		
Prilivi od kamata	55.369	50.781
Prilivi od naknada i provizija	11.461	9.050
Odlivi po osnovu kamata	(11.959)	(4.924)
Odlivi od naknada i provizija	(3.363)	(3.183)
Prilivi po osnovu naplate otpisanih potraživanja	2.273	1.824
Odlivi po osnovu plaćanja zaposlenim i dobavljačima	(22.454)	(30.330)
Neto tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti	31.327	23.218
Promjene na poslovnim sredstvima i obavezama:		
Neto povećanje kredita plasiranih komitentima	(53.202)	(84.293)
Plasmani drugim bankama	-	-
Plaćen porez na dobit	(1.985)	(1.527)
Neto povećanje depozita banaka i komitenata	70.503	58.316
Neto priliv/(odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti	46.643	(4.286)
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja:		
Primici kamata	1.475	1.422
Nabavka nematerijalnih sredstava	(847)	-
Nabavka osnovnih sredstava	1.408	(265)
Kupovina drugih ulaganja	(905)	(798)
Neto priliv / (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja	1.131	359
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja:		
Uzete obaveze po kreditima	1.162	35.325
Povrat obaveza po kreditima	(48.973)	(26.286)
Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti	(47.811)	9.039
Neto povećanje novčanih sredstava	(37)	5.112
Obračunata kamata na iznos OR	2	21
Efekti promjene deviznog kursa	18	(35)
Efekti promjene ispravke vrijednosti	81	(23)
Novčana sredstva na početku godine	169.680	164.605
Novčana sredstva na kraju godine	169.744	169.680
Novčana sredstva se sastoje od sljedećih pozicija:		
Novčana sredstva i sredstva kod banaka	102.335	104.361
Sredstva kod Centralne banke - obavezna rezerva	67.409	65.319
Novčana sredstva na kraju godine	169.744	169.680

MF Banka a.d. Banja Luka

OSNOVNE INFORMACIJE O BANCII – 31. decembra 2024.

Naziv: MF Banka a.d. Banja Luka

Adresa: Aleja Svetog Save br. 61 Banja Luka

Telefon: +387 51 240 300

e-mail: office@mfbanka.com

Web-adresa: www.mfbanka.com

SWIFT code: MFBLBA22

Organi upravljanja i nadzora Bankom su: Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Banke. Članove Nadzornog odbora imenuje Skupština Banke. Banku zastupa i predstavlja predsjednik Uprave. Banka je formirala Kreditne odbore i Odbor za upravljanje aktivom i pasivom, te različite komisije.

Organe upravljanja i nadzora Banke čine:

Nadzorni odbor na dan 31. decembar 2024. godine:

- Sandra Lonco, predsjednik
- Dželila Huremović, član
- Frieder Wohrmann, nezavisni član
- Srećko Bogunović, nezavisni član
- Aleksandar Čolić, nezavisni član

Nadzorni odbor od 01. februara do 28. marta 2024. godine:

- Aleksandar Kremenović, predsjednik
- Dželila Huremović, član
- Frieder Wohrmann, nezavisni član
- Srećko Bogunović, nezavisni član
- Aleksandar Čolić, nezavisni član

Nadzorni odbor od 03. novembra 2023. godine do 01. februara 2024. godine:

- Aleksandar Kremenović, predsjednik
- Dželila Huremović, član
- Frieder Wohrmann, nezavisni član
- Srećko Bogunović, nezavisni član

Uprava Banke od 04. juna 2024. godine:

- Aleksandar Kremenović, predsjednik
- Milijana Čavić, član
- Radenko Derkuća, član

Uprava Banke od 06. marta do 04. juna 2024. godine:

- Aleksandar Kremenović, v.d. predsjednik
- Milijana Čavić, član
- Radenko Derkuća, član

Uprava Banke od 19. aprila 2023. godine do 06. marta 2024. godine:

- Bojan Luburić, predsjednik
- Milijana Čavić, član
- Radenko Derkuća, član

MF Banka a.d. Banja Luka

Odbor za reviziju na dan 31. decembar 2024. godine:

- Đurđica Dragojević, predsjednik, nezavisni član
- Zoran Đukić, član
- Sanja Brkić, član
- Ivana Živković, član
- Željko Pena, član

Odbor za reviziju od 15. decembra 2023. godine:

- Đurđica Dragojević, predsjednik, nezavisni član
- Zoran Đukić, član
- Sanja Brkić, član
- Ivana Živković, član
- Željko Pena, član

Interni revizor Banke: Relja Grozdić

Spoljni revizor: Grant Thornton d.o.o. Banja Luka

Akcionari sa 5% ili više akcija sa glasačkim pravima:

	<u>%</u>
MF grupa d.o.o., Banja Luka	94,87
GLS Alternative Investments Sicav, Luksemburg	<u>5,13</u>

Poslovna mreža:

Na dan 31.12.2024. godine Banka svoje poslovanje obavlja u sjedištu u Banjoj Luci, Ulica Aleja Svetog Save 61 i preko filijala Banja Luka, Prijedor, Doboj, Bijeljina, Istočno Sarajevo, Tuzla, Cazin, Sarajevo Centar, Tešanj, Mostar te preko ekspozitura Banja Luka, Laktaši, Gradiška, Prnjavor, Teslić, Novi Grad, Modriča, Brčko, Zvornik, Pale, Bihać, Gradačac, Ilidža, Zenica, Trebinje, Derventa, Gračanica, Živinice, Novi Grad Sarajevo, Bugojno, Srebrenik, Velika Kladuša i šaltera u Novoj Topoli, Omarskoj, Petrovu, Kostajnici i Trnu.

Broj zaposlenih

Na dan 31. decembra 2024. godine Banka je imala 348 zaposlenih radnika (31. decembra 2023. godine: 334 zaposlena radnika).